

BOŠNJAČKA STRANKA

KOALICIJA „ALBANSKI ODLUČNO“ – FORCA, DUA i AA

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

Broj: 23-10-1/17

Datum: 23.10.2017. godina



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	23. X	2017	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/17-119		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

## SKUPŠTINA CRNE GORE

PODGORICA

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam sljedeće pitanje Ministru evropskih poslova, gospodinu Aleksandru Andriji Pejović:

Poštovani Ministre,

**Kako tumačite predlog predsjednika Evropske komisije Žan Kloda Junkera, koji je iznio u svom pismu namjere upućenom predsjedniku Evropskog parlamenta Antoniju Tajaniju, o 2025. godini kao vremenskom horizontu za uspješno pristupanje Crne Gore i Srbije Evropskoj uniji? Da li smatrate da se time posredno uvodi princip „konvoja“ umjesto principa „regate“, ili će pak Crna Gora moći da pristupi Uniji i prije 2025. godine?**

### OBRAZLOŽENJE:

U svom pismu namjere objavljenom 13. septembra 2017. godine, predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker je u okviru prioriteta br. 9, „Unija kao snažniji globalni akter“, kao jednu od inicijativa sa vremenskim okvirom do 2025. godine, predložio „strategiju za uspješno pristupanje Srbije i Crne Gore kao vodećih kandidata na Zapadnom Balkanu, sa naročitim naglaskom na vladavinu prava, osnovna prava i borbu protiv korupcije i sveukupnu stabilnost regiona“.

BOŠNJAČKA STRANKA

KOALICIJA „ALBANSKI ODLUČNO“ – FORCA, DUA i AA

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

Ova izjava je izazvala brojne negativne reakcije u crnogorskoj javnosti, jer je shvaćena kao signal da će Crna Gora čekati da Srbija završi pristupne pregovore, kako bi zajedno ušle u EU 2025. godine. Takav pristup bio bi suprotan principu „regate“, koji važi za zemlje Zapadnog Balkana, naročito imajući u vidu činjenicu da je Crna Gora znatno napredovala u odnosu na Srbiju, te da nema krupnih spoljnopolitičkih pitanja koja mogu usporavati ili kočiti njen napredak ka EU.

U narednom periodu, smatram da ključne diplomatske aktivnosti sa našim evropskim partnerima treba usmjeriti ka promovisanju principa „regate“, kao jedinog koji obezbjeđuje da države kandidati napreduju u skladu sa sopstvenim rezultatima u procesu političkih i ekonomskih reformi.

Molim da mi odgovor dostavite u pisanoj formi.

Poslanik Adrijan Vuksanović,

Adrijan Vuksanović



Vlada Crne Gore  
Ministarstvo evropskih poslova

mep  
Ministarstvo  
evropskih  
poslova

**SKUPŠTINA CRNE GORE**  
**Aleksandar Jovičević**  
**Generalni sekretar**

Broj: 01/1 - 1505/2

Podgorica, 25. X 2017  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	25. X	20 17	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/17-119/2		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

**PREDMET: ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE**

Poštovani,

U skladu sa vašim dopisom br. 00-61-2/17/119/1 od 23. X 2017. vezano za poslaničko pitanje za Treću - posebnu sjednicu Drugog redovnog (jesenjeg) zasjedanja Skupštine Crne Gore koja se održava 25. X, u prilogu Vam prosljeđujemo odgovor na poslaničko pitanje.

S poštovanjem,

  
MINISTAR  
ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ



## ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE ADRIJANA VUKSANOVIĆA

Poruke predsjednika EK Junkera ohrabruju jer ukazuju da u narednom periodu možemo očekivati posvećeniju ulogu EK i EU kad je u pitanju politika proširenja i pristupanje novih država posebno imajući u vidu da smo sastavni dio Strategije.

**Za Crnu Goru je posebno važno što je politika proširenja vraćena u fokus pažnje EU.** To nije uradila samo Evropska komisija, već podsjetiću i predsjednik Francuske Makron u svom obraćanju na Univerzitetu Sorbona krajem septembra.

Uvjereni sam da će veće prisustvo EU u regionu i sprovođenje najavljene strategije za uspješno članstvo ubrzati dinamiku pregovaračkog procesa i naš put prema članstvu. Veće prisustvo EU, znači i distanciranje od navodnih alternativa daljoj evropeizaciji Zapadnog Balkana, te smanjuje mogućnost negativnog uticaja trećih strana kakve smo imali prilike da vidimo.

**Radi se o izuzetno dobroj poruci i korisnom scenariju za Crnu Goru prije svega zato što je, nakon dugo vremena, data jasna perspektiva članstva s vremenskim rokom pristupanja EU.** Za razliku od prošlogodišnjeg obraćanja kada je predsjednik EK Junker ukazao na potrebu da se zemljama na Balkanu ne smije oduzeti evropska perspektiva, u ovogodišnjem je otišao korak dalje eksplicitno i jasno naglasivši svoju viziju politike proširenja i njene projekcije u narednom periodu.

**Ipak, predviđena strategija do 2025. ne znači da je to godina koja je određena za pristupanje. To je, zapravo, period u kojem je potrebno završiti započete reforme i biti spreman za pristupanje. Ako neka od država ranije ispuni uslove za prijem, vrata EU će biti otvorena za stupanje u članstvo, i to je nedavno pojasnio i komesar Han tokom svog boravka u Beogradu.**

Ni Vlada Crne Gore ni Evropska unija nijesu nikad razmatrali tzv. regionalni pristup. Solunska agenda je dosljedna u svom stavu i zalaganju za individualni

pristup u napredovanju prema članstvu u EU. Opšte je poznato da se i sama EU zalaže za napredovanje u skladu s pojedinačnim postignućima svake od država. U tom kontekstu i samu strategiju EK za uspješno članstvo treba posmatrati kao mehanizam za što kvalitetnije, brže i efikasnije ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, a ne kao zalaganje za zajedničko pristupanje Crne Gore i Srbije.

Mi ćemo, svakako, ostati u potpunosti posvećeni dostizanju ciljeva koji vode ostvarenju članstva. Tu, prije svega, mislim na obaveze iz oblasti vladavine prava, temeljnih prava i borbe protiv korupcije, kao i na ukupnu stabilnost regiona, što su uostalom i preporuke EK koje je u svom obraćanju izložio i predsjednik Juncker. Posebno je značajno da je upravo Crna Gora, a uz nju i Srbija, označena kao država predvodnik za članstvo u EU i uključena u strategijsko planiranje za period nakon novih izbora za Evropski parlament i Komisiju 2019.

Dakle, u aktuelnom mandatu Vlade ćemo uraditi sve kako bismo ispunili sve obaveze iz pregovaračkog procesa i bili spremni za članstvo. Sada smo na skorosti od 28 otvorenih poglavlja, među kojima su dva privremeno zatvorena. Za preostalih 5 poglavlja imamo internu spremnost za otvaranje i očekujemo završetak potrebnih procedura EU, pa već krajem godine očekujemo razvoj po tom pitanju i otvaranje novih poglavlja. Nadalje, posvećeni smo i ispunjavanju završnih mjerila, pa se već u narednoj godini može očekivati dalji napredak na tom polju, jednako kao i u oblasti vladavine prava gdje smo već sproveli intenzivne reforme.

Iako napredak u pregovorima zavisi prije svega od nas samih, moramo imati na umu da države članice i institucije EU određuju ritam i kalendar pristupanja u skladu sa svojim interesima i strategijskim ciljevima. Na toj liniji, vjerujemo da će pokretanje strategije za uspješno članstvo doprinijeti da dinamika pregovora u narednom periodu bude bolja.